


## TŠEBELISO EA SESEBELISOA SA EFANGELI SA STRATEGIC IMPACT



1. Ba arolele BOPAKI BA HAU:


- Bophelo bah au bone bo le joang pele u tsepa Jesu,
- Ho re u ile ua beha tšepo ea hau ho Jesu joang,
- Bophelo bah au boile ba fapana joang ka mora ho tsepa Jesu bakesng sa ho pholoha.

### Ba bontse karolo e ka pele ea sesebelisoa.


E re: “A na nka u botsa lipotse tse seng kae ka seo u se lumelang le ho u bontša ka Bebeleng ho re u ka ba le bo nnete ba ho re u ka ba le bophelo bo sa feleng?”

2. Ba bontse setšoaotso se khutlo li tharo ba bolelle setsoantso sena se emetse Molimo. Botsa, “**A na u lumela ho Molimo? A na u oa lumela o oa u rata?**” emela karabo. Lipotso tsena litla esta ho re le **boisane** e seng ho re u boisane le bona feela.

3. Ho bohlokoa ho bala temana Bebeleng u e bapisa le setsoantso sa eona. Ho qala ka **Johanne 3:16.(1)**
- Botsa na eo u buang le ena u na le Bebele, haeba ba na le eona ba thuse ho fumana temana. Empa ha eba a sena Bebele, u ka bala temana Bebeleng ea hau. Hokaba molemo ha ena a bala temana. Empa ela hloko ha ba sa tsebe ho bala ka ho beha mabaka a kang borene tsa mahlo ha lieo Ba Balle. Hokaba molemo ha ena a bala temana. Empa ela hloko ha ba sa tsebe ho bala ka ho beha mabaka a kang borene tsa mahlo ha lieo Ba Balle.
4. Ba bontse setšoaotso sa motho pampering se ka pele. Botsa, “**U na hana motho eo o emetse eng?**” Ba kare “batho”, kapa “satane” kapa motho emong feela. Ba bolelle hore setsoantso sena se emetse motho emong le e mong mona lefatšeng. Supa banta le letšo pampering le bontšang hore batho ba arohane le Molimo. Bala Baroma 3:23 **(2)** botsa, “**Bebele ere re arohane le Molimo hobane bohle re setiloe. Botsa na o oa lumela o arohane le Molimo?**”
5. Bala Baroma 6:23 **(3)** karolong e lefifi e bontšang batho ba arohane le Molimo. Botsa, “**Na u oa lumela ho re sebe sa hau se bakile lefu – karohano e safeleng le Molimo?**”



6. Sheba karolo e hlhlamang e bontšang sefapano. Bala Baroma 5:8 (4) u re, “**Molimo o oa re rata o entse tsela ea ho re remotsebe ka ho romela mora oa hae, Jesu Krete, ho shoa sefapanong ho lefella libe tsa rona. A na u lumela Jesu o shoele sefapanong sebakeng sa hau?**”
7. Bala Johanne 14:6 (5) botsa, “**U lumela Jesu ke ena feela tsela ea hoba le bophelo?**”
8. Bala 1 Bakorinthe 15:3-8 (6) botsa, “**U lumela ho re Molimo o tsositse Jesu bafung?**”
9. Sheba karolo e bontšang lebokose la mpho e be u re, “**Molimo o batla u be le bophelo bosafeleng e le mpho ea mahala.**” Bala Ba-Efese 2:8-9 (7) e re, “**Ha u lumela lebitsong la Jesu, Molimo o ofa hoba ngoana oa hae.**” Bala Johanne 1:12 (8).



10. “**Molimo o re ho ba hanang mpho ea hae:**” Bala (2 Ba-Thessalonika 1:8-10) (9). Empa, “**ha u amohela mpho ena ka tumelo, Molimo o u tšepitse bophelo bosafeleng.**” (1 Johanne 5:11-12) (10).
11. **BOTSA:** “**U rata ho amohela mpho ea bophelo bo safeleng ka ho lumelo ho Jeus Krete kajeno?**”
12. Karabo eba “**EE,**” bala Baroma 10:9-10 (11). U ka amohela Krete ka tumelo kajeno ka ho lumela pelong ea hau le ka ho bolela ka molomo oa. Thapelo e ke ke ea u boloka. Ke tumelo ea hau ho Krete e u bolokang. Mantsoe a thapelo a u thusa ho bonahatsa tumelo ea hau. Thapelo ke ena e bobebe: “**Morena Jesu, kea u hloka. Ke ea amohela ho re ke u sitetsoe. Ke kopa u ntsoarele libe tsaka. Ke amohela mpho ea hau ka ntle ho tefo ea tsoarelo ea libe kajeno ka tumelo. Ka lebitso la Jesus, Amen!**”

Lebitso \_\_\_\_\_

Aterese \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fono \_\_\_\_\_

Letsatsi \_\_\_\_\_ Lilemo \_\_\_\_\_

Ke amohetse Jesu Krete joalo ka mopholosi oa ka kajeno.

Re ka kopana hosane ho re ke tsoele pele ho hola tumelong ho Jesu Krete.

Nako ea ho kopana: \_\_\_\_\_

Kapa letsatsi le leng: \_\_\_\_\_

Ke na le thahasello ea ho kopana le ba bang hoithuta ka Jesu Krete.

13. ka mora ho re emong a amohele mpho ea bophelo bo sa feleng ka tumelo, botsa, **“a na u tsepile Krete ho u tsoarela libe le ho u fa bophelo bo safeleng?”** Mokhothatse le ho morapella.

14. Tabola karolo ena ea *SESEBELISOA SA EFANGELI SA STRATEGIC IMPACT*. Ngola lintlha tsohle le linoro tsa hae karolong ena.

15. Ha ho khoneha, lumellanang ka nako ea ho kopana letsatsi le hlahlamang, etsa molumeli e mocha morutuo u sebelisa *SESEBELISOA SA BORUTUOA SA STRATEGIC IMPACT*. (p. 35)

16. Fetisetsa lintlha tsohle tsa molumeli e mocha ho moeta - pele oa Kereke e sa tsoa hlongoa.

1 Johanne 3:16

3 Baroma 6:23

2 Baroma 3:23

4 Baroma 5:8

5 Johanne 14:6

6 1 Bakorinthe 15:3-8

10 1 Johanne 5:11-12

7 Baefese 2:8-9

8 Johanne 1:12

9 2 Bathesalonika 1:8-10

11 Baroma 10:9-11

**KAPA**

Lebitso \_\_\_\_\_

Aterese \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fono \_\_\_\_\_

Letsatsi \_\_\_\_\_ Lilemo \_\_\_\_\_

Ke amohetse Jesu Krete joalo ka mopholosi oa ka kajeno.

Re ka kopana hosane ho re ke tsoele pele ho hola tumelong ho Jesu Krete.

Nako ea ho kopana: \_\_\_\_\_

Kapa letsatsi le leng: \_\_\_\_\_


Ke na le thahasello ea ho kopana le ba bang hoithuta ka Jesu Krete.

# MANG?

Ke mang eo u kang fetisetsang molaetsa o bobebe o hlakileng oa taba tse molemo ho ena?

**EMONG LE EMONG** — Empa qala ka bao u nang le likamano le bona pele.

1. Sebelisa setšoantso se ka tlasana mona ho **thathamisa** palo ea batho bau u nang le likamano le bona **bophelong ba letsatsi le letsatsi**. Likamano tsena e ka ba tsa motsoalle ea haufi kapa motho emong eo u mmonang khafetsa empa u sa tsebe lebitso la hae.
2. **Rapela letsatsi le letsatsi** ho tloha Bekeng e tlang, ho re Molimo o bule pelo ea motho ka mong bakeng sa Efangeli.
3. E EA ho bona (e kaba tloaelo ea hau), a rolelana le bona seo morena a u etselitseng sona, molaetsa o molemo molaetsa o hlakileng le bona u sebelisa se sebelisoa sa *SESEBELISOA SA EFANGELI SA STRATEGIC IMPACT*.
4. **Tlalehela SEHLOPHA SA LEETO** se etsa hetseng kopanong e hlahlamang.



- E ba hlokolosi ho bao Molimo o u kopanyang le bona **bophelong ba hau ba letsatsi** ka leng bao u ka leng arolelanang le bona litaba tse molemo.
- Uena (le *SEHLOPHA SA LEETO*) le tsoanetse le rapele le ho hloaea sehlopha seitseng sa batho le sebaka moo le ka arolelanang litaba tse molemo le bona.